

# Yona fe agbalẽ

## Yona si le Yehowa nu

<sup>1</sup> Yehowa fe nya va na Yona, Amitai fe vi la be,

<sup>2</sup> “Yi de Ninive, du gã la me, eye nàgblo nya di  
de wo ịju, elabena wofe ịutasēse va do gbonye.”

<sup>3</sup> Ke nya sia na Yona si le Yehowa nu hedo ta  
Tarsis. Eyi futadu ade si woyona be Yopa la me,  
eye esi wòyi de melidze fe si le afi ma la, ekpo  
meli ade si nō mō dzem yina de Tarsis. Exe  
vuđofe enumake, eye wòđo vu la hege de meli  
la fe globoefe ade be yeasi le Yehowa gbo.

<sup>4</sup> Esi vu la dze mō yina sēe ko la, Yehowa do  
yafofo sesē ade da si na be ahom dzin̄o ade tu.  
Meli la vuvu heyeheye hen̄o didim be yeanyro.

<sup>5</sup> N̄odzi kple vɔvɔ gã ade lé vukulawo, eye wo  
domet̄o de sia de nō efe mawu yɔm kple xl̄i, eye  
wotsɔ agba si wodo na meli la fu gbe de atsiafu  
la me be meli la nazu wodzoe vie.

Esi nu siawo katā nō edzi yim la, Yona ya nō  
alɔ̄ dɔ̄m dzidzemete le afi si wòbe do. <sup>6</sup> Meli la  
fe amegã yi de afi si wònɔ la, eye wòđo xl̄i de  
eta be, “Nu ka! Alɔ̄ dɔ̄m wò ya nèle le xeyigi  
sia mea? Tso kaba nàyɔ wò mawu, dewohĩ akpo  
nublanui na mí tso ahom la me!”

<sup>7</sup> Azɔ̄ melikulawo gbl̄o na wo nɔ̄ewo be, “Miva,  
mina míadzidze nu, akpoe da be ame kae na  
dzɔ̄gbev̄o sia va mía dzi mahā.” Ale wodzidze  
nu, eye wòđze Yona dzi. <sup>8</sup> Ale wo katā wobia

gbee zi deka be, "Nu ka nèwɔ, be nèhe ahom sia va mía dzi? Dɔ ka nèwɔna? Dukɔ ka me nètso? Gbe ka gblɔlæe nènye?"

<sup>9</sup> Yona do eju na wo be, "Hebritɔwoe menye, eye mesubɔa Yehowa, Dzifo Mawu la, ame si wɔ atsiafu kple anyigba."

<sup>10</sup> Nya sia sese na wovɔ, eye wobiae be, "Nu ka nèwɔ?" Elabena ameawo nya be de wònɔ sisim le Yehowa nu, elabena egblɔe na wo do ŋgɔ.

<sup>11</sup> Futsotsoeawo gale agbo dzem de edzi, eya ta wobiae be, "Nu ka míawɔ wò be fu la nadze akɔ anyi?"

<sup>12</sup> Yona gblɔ na wo be, "Mikɔm fu gbe de fua me ekema ahom la nu atso. Elabena menya be tanye ahom la le tutum dɔ."

<sup>13</sup> Uukulawo dze agbagba be woaku vu la avagota, gake gbede; womete ŋui o, elabena futsotsoeawo gadze agbo de edzi wu tsã. <sup>14</sup> Ale wodo gbe da na Yehowa be, "O Yehowa, mègabia hlɔ mi de ame sia fe agbe ta o. Mègabu fɔ mí be míekɔ vu madifɔ di o, elabena, O Yehowa, wòe wɔ nu si dze ŋuwò."

<sup>15</sup> Ale wolé Yona, kɔe fu gbe de atsiafu la me, eye fu dzeagbo la dze akɔ anyi enumake.

<sup>16</sup> Nu si dzɔ la na be vua me nɔlawo katã vɔ Yehowa ŋuto, eye wosa vɔ na Yehowa hede adzɔgbe nɛ.

### *Yona fe gbedododa*

<sup>17</sup> Yehowa dɔ fumelã gã ade wòmi Yona. Ale Yona nɔ fumelã la fe dɔ me ŋkeke etɔ kple zã etɔ.

**2**

<sup>1</sup> Yona do gbe ḏa na Yehowa, efe Mawu la le  
tomelā gā la fe ḏo me be,

<sup>2</sup> “Le nye xaxa gā me, medo ɣli na Yehowa,  
eye wòdō tom.

Meyœ le avlime ke,

eye Yehowa se nye kokofoko!

<sup>3</sup> Ekōm fu gbe de atsiafu fe goglofe ke;  
meyi to, fu dzeagbo la ñe tsyɔ dzinye,  
eye futsotsoe sesēwo si to dzinye.

<sup>4</sup> Ale megblo be, ‘O Yehowa,  
ènyam ḏa le wò nkume.

Ke hā la, magatré mo de wò  
gbedoxɔ kɔkɔe la gbɔ.’

<sup>5</sup> Tsi la tsyɔ dzinye, tɔ goglo la fo xlām,  
eye fumegbewo bliba ta nam.

<sup>6</sup> Meyi to de to kɔkɔ siwo  
le fua me la fe agu nu ke.

Wotu agbe fe mɔ de nunye  
eye wode gam de ku fe anyigba dzi.

Gake wò Yehowa, nye Mawu,  
èdém tso ku fe asi me!

<sup>7</sup> “Esi nye agbe nu le tsotsom la,  
meda nye susuwo de dziwò,

Yehowa, eye nye gbedodoða ðo gbɔwò  
le wò gbedoxɔ kɔkɔe la me.

<sup>8</sup> “Ame siwo subɔa alakpamawuwo la  
bua Yehowa fe amenuveve si anye wo tɔ!

<sup>9</sup> Ke nye la, matɔ akpedaha asa vɔe na wò,  
eye maxe nye adzɔgbedefe na wò,  
elabena Yehowa gbɔe ðede tsona.”

**10** Ale Yehowa ðe gbe na fumelā la, eye wòyi datu Yona ðe anyigba fufui dzi.

## 3

### *Yona yi Ninive*

**1** Yehowa fe nya va na Yona zi evelia be, **2** “Yi ðe Ninive, du gã ma me, eye nàðe gbefã nya siwo megblo na wò la na wo.”

**3** Ale Yona ðo to Yehowa fe gbe azo, eye wòyi Ninive. Ninive nye du gã ade si woatsø ñkeke etõ hafi azo ato eme. **4** Yona ge ðe du la me hezø ñkeke deka nõ gbefã ðem be, “Esuso ñkeke blaene ne woagbã Ninive du la!” **5** Ame siwo le Ninive dua me la xo Mawu dzi se; wode gbefã nutsitsido, eye ame sia ame, tsitsiawo kple deviwo siaa ta akpanya.

**6** Esi Ninive fia se Yona fe mawunya la, edj le efe frazikpui dzi, ðe efe fiawuwo da ði, eye wòta akpanya henø anyi ðe dzofi me. **7** Fia la na wode gbefã le Ninive dua me be:

“Fia kple efe dumegãwo de se be:

“Amegbetø alo lã, nyi alo alë adeke madu nu o. Womana nuñduñu alo tsi wo o.

**8** Amegbetøwo kple lãwo siaa ata akpanya, woafa avi vevie na Mawu, woatø le wofe mɔ vɔwo dzi, eye woade asi le vɔðivɔði ñuti.

**9** Ðewohĩ, Mawu ate ñu ado be míatsi agbe, eye wòado asi efe dziku helihelĩ la dzi be wòagatsrɔ mí o.”

**10** Ke esi Mawu kpɔ be wode asi le wofe mɔ vɔwo ñuti la, ede asi le ðodo si wòwɔ be yeatsrɔ wo la ñu, eye wòtsœ ke wo.

## 4

*Yona do dɔmedzoe be Yehowa kpɔ nublanui na Ninive*

<sup>1</sup> Ke esi Mawu tsɔ Ninivetɔwo fe nu vɔwo ke wo la, Yona do dɔmedzoe vevie. <sup>2</sup> Edo gbe da na Yehowa be, "O Yehowa, de menye esiae megblo esi mele mía dedu me oa? Esia ta le gɔmedzedzea me la, mesi dɔ ta Tarsis, elabena menya be Mawu, amenuvela kple nublanuikpɔlæ nènye. Ègboà dzi blewu; lɔlɔ matrɔ bɔ de asiwò, eye nètsɔa nu vɔwo kena. <sup>3</sup> Eya ta Yehowa, mede kuku de nye agbe da; enyo nam be maku wu be mano agbe."

<sup>4</sup> Yehowa trɔ biae be, "Enyo be nàdo dɔmedzoe de nu sia ta?"

<sup>5</sup> Ale Yona yi danc anyi de dua fe չedzefe lɔfo nublanuitɔe, eye wòtsɔ angbawo wɔ agbadɔe henɔ ete nɔ lalam be yeakpɔ nu si le dzɔdzɔ ge de dua dzi la qa. <sup>6</sup> Yehowa, Mawu na yevukutsati mie hedo vɔvɔli de Yona tame be wòatsi ɻudɔquame la nu. Yona kpɔ dzidzɔ ɻutɔ le yevukutsati la ɻuti. <sup>7</sup> Ke le fɔŋli la, Mawu na ɻo ade du yevukutsati la, eye wòyro. <sup>8</sup> Esi չe dze la, Mawu na ɻdɔ sesẽ la kplɔ չedzefeya xɔdzo ade va fo de Yona dzi va se de esime nu te eñu vevie, eye wòbia be yeaku, elabena egblɔ be, "Enyo nam be maku wu mano agbe."

<sup>9</sup> Mawu gblɔ na Yona be, "Enyo be nàdo dɔmedzoe esi ati la kua?"

Yona dɔ eñu be, "E, tɔnye dzɔ be mado dɔmedzoe va se de esime maku!"

**10** Yehowa gblɔ nε be, “Esi ati si dzi mèkpɔ wòtsi o, eya ɳutɔe mie le zã ðeka me, eye wòku le zã ðeka me la fe ku le vewòm ale ðe, **11** ekema nu ka ta nyemakpɔ nublanui na du gã xɔŋkɔ abe Ninive ene, du si me ame akpe alafa ðeka kple blaeve siwo menya wofe qusi tso wofe mia gbɔ o la le kpe ðe wofe lã gbogboawo ɳu o ðo?”

## Biblica® Se ađeke mebla Biblia zazā o Agbenya La™

**Éwé: Biblica® Se ađeke mebla Biblia zazā o Agbenya  
La™ (Bible) of Ghana**

copyright © 2020 Biblica, Inc.

Language: euegbe

Contributor: Biblica, Inc.

Biblica® Open Ewe Contemporary Scriptures™

Copyright © 1988, 2006, 2020 by Biblica, Inc.

“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

All content on open.bible is made available under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

You are free to:

- Share — copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially

Under the following conditions:

Attribution — You must attribute the work as follows: “Original work available for free at [www.biblica.com](http://www.biblica.com) and open.bible” Attribution statements in derivative works should not in any way suggest that we endorse you or your use of this work.

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Use of trademarks: Biblica® is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on any derivative works. Unaltered content from open.bible must include the Biblica® trademark when distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica® trademark before distributing your work.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2021-11-15

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Feb 2024 from source files dated 29 Jan 2022

357b3e5f-5b9b-5166-bad7-01aa010d5029